



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

**MOPHATO 12**

**SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)**

**PAMPIRI YA BORARO (P3)**

**TLHAKOLE/MOPITLWE 2013**

**MADUO: 100**

**NAKO: 2½ diura**

**Pampiri e, e na le ditsebe di le 6.**

**DITAELO**

1. Pampiri e, e arogantswe ka dikarolo di le THARO e leng A, B le C.
 

KAROLO YA A:	Tlhamo	(50)
KAROLO YA B:	Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano	(30)
KAROLO YA C:	Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano	(20)
2. Araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong nngwe le nngwe.
3. Kwala ka puo e o tlhatlhobiwang ka yona.
4. Simolola karolo NNGWE le NNGWE mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Kwala letlhomeso (sekao, mmapa wa dikakanyo/sethalo, jalo le jalo), siamisa diphoso le go buisa tiro ya gago gape. Letlhomeso le kwalwe PELE o simolola go kwala tlhamo.
6. Tirokwalo ya ipaakanyo yotlhe e tshwanetse go tlhagelela sentle. Thala mola o o sekaganyang go supa fa tirokwalo e le ya ipaakanyetso.
7. Tiriso ya nako e e tshitsinngwang ke metsotso e le 80 mo KAROLONG YA A, 40 mo KAROLONG YA B le 30 mo KAROLONG YA C.
8. Dinomoro tsa dikarabo di tlhagelele jaaka di ntse mo pampiring ya dipotso.
9. Naya karabo NNGWE le NNGWE setlhogo se se maleba.
- ELA TLHOKO: Setlhogo ga se a tshwanela go akarediwa mo palong ya mafoko a a tlhogegang.
10. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

**KAROLO YA A: TLHAMO****POTSO 1**

Kwala tlhamo ya bolele jwa mafoko a a ka nnang 250–300 ka NNGWE fela ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo. O se ke wa lebala go thala lethomeso/lenaneopaakanyo pele o kwala.


- |     |   |      |
|-----|---|------|
| 1.1 | Ke se ke leng sona ka ntlha ya morutabana wa me.  | [50] |
| 1.2 | Ke ne ke sa itse ...  | [50] |
| 1.3 | Ke ipona ke kgweetsa sejanaga sa mabono.  | [50] |
| 1.4 | Khumo, e ka tlhakanya motho tlhogo.   | [50] |
| 1.5 | Thelebišene e fedisitse bokgoni jwa boitlhamedи mo bathong. Dumalana kana o ganetsane le ntlha e. | [50] |
| 1.6 | Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona.                                 |      |



[Art Explosion: Premium Image Collection]

[50]

- 1.7 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona.



[Art Explosion: Premium Image Collection]

[50]

- 1.8 Lebelela setshwantsho se se latelang, mme o kwale tlhamo ka sona.



[Sifunda Olwethunga: LMMS Madondo le WNZ Mthembu]

[50]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A:** 50

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO****POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne bolelele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

**2.1 Memorantamo (Memorandum)**

Mokgatlho wa baithuti o lemogile fa bontsi bo sa kgone go tsweletsa dithuto tsa bona morago ga go falola mophato wa materiki, kwalela ton a Lefapha la Thuto memorantamo mabapi le ntlha e.

[30]

**2.2 Lekwalo la botsalano (Informal Letter)**

O tsena sekolo kwa Kapa mme batsadi ba gago ba nna kwa Gauteng. Ba kwalele lekwalo o ba kope madi a go duelela loeto lwa sekolo.

[30]

**2.3 Puo (Formal Speech)**

Sekolo sa lona se laleditse batsadi go tla moletlong wa go laelana le baithuti ba mophato wa materiki. Komiti ya sekolo e go kopile gore o nne sebui kwa moletlong oo. Kwala puo e o tla neelanang ka yona.

[30]

**2.4 Mmuisano (Informal Dialogue)**

Lebelela setshwantsho se se fa tlase, mme morago o kwale mmuisano ka ga sona.



[Uvimba: KN Qamata le ba bangwe]

[30]

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO****POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong e. Karabo e nne bolele jwa mafoko a a ka nnang 80–100.

**3.1 Phasalatso (Advert)**

Lo tlie go diragatsa terama kwa ntlolehalahaleng ya Kenosi, thala phasalatso e mo go yona o tla ngokang baagi ba motse go tla go bogela terama ya lona.

**[20]****3.2 Posekarata (Postcard)**

Lo ne lo tsere loeto ka sekolo go ya kampeng ya boeteledipele, kwalela tsala ya gago posekarata e mo go yona o mo itseseng ka loeto lwa lona le le monate.

**[20]****3.3 Ditaelo (Instructions)**

O tlhophilwe go nna moeteledipele wa RCL. Mogokgo o go neile maikarabelo a go netefatsa gore baithuti ba dira tse di siameng ka nako ya dijo. Kwala ditaelo tse o tla di nayang baithuti go nolofatsa tiro ya gago.

**[20]****PALOGOTLHE YA KAROLO YA C:****20****PALOGOTLHE:****100**